



Paraffin Safety Association
Southern Africa

SEPEDI

Letlakala La Dintlha: Melaetša Ya Polokego Ya Bohlokwa

- 1. BOLOKA PARAFENE GODIMO LE KGOLE MOO BANA BA KA SE E BONEGO LE GO E FIIHELLA.**
 - Parafene e kotsi. E ka bolaya ge e sa swarwe gabotse.
 - Go kaone ge e notleletšwe.
 - Boloka parafene ka gare ga lepotlelo le ikgethilego. O se e bee ka gare ga lepotlelo la senotšididi goba sa go swara maswi.
 - Tswalela lepotlelo ka morago ga go le šomiša.
 - Šomiša fanele go tšhela parafene. O se ke wa šomiša komiki. Gape o boloke fanele gabotse morago ga go e šomiša.
- 2. GE NGWANA A KA METŠA PARAFENE TŠEA MAGATO KA BJAKO!**
 - O se senye nako. Iša ngwana kliniking goba sepetlele ka bjako.
 - O se fe ngwana sa go ja goba sa go nwa.
 - O se hlatšiše ngwana.
 - Ge parafene e tšhologetše mo diaparong, apola diaparo gore o se heme monkgo wa parafene.
- 3. O SE FE NGWANA SA GO JA GOBA SA GO NWA GE NGWANA A KA METŠA PARAFENE.**
 - Ge lerothi fela la parafene le ka tsena ka maswafong le tla hlola kgobalo maswafong.
 - O se ke wa mo fa sehlafe sefe goba sefe, dihlafe tša setšo, dijo, maswi, goba dihlafe tša ka gae.
 - E fa khomotošo le thekgo.
 - Nagana ka leano leo le lego gona la tšhoganetšo go iša molwetši kliniking goba sepetlele.
- 4. MOYA WA KA NTLONG O HLWEKE O BE O BOLOKEGE.**
 - Bulela moya wa go hlweka ka ngwakong ge o šomiša sedirišwa sa parafene – moya wa go hlweka o toša meši ye mebe.
 - Parafene e swanetše e be le mmala wa go bontšha, gomme e se ka ya tšhilafatšwa ke makhura a mangwe a go swana le petrole, disele, bjalo le bjalo.

- Ke peeletšo ye botse go reka ditofa tša go tšhireletšega, diruthufatsi le mabone bjalo ka tsela ya go thibela kgobalo le gore le seke la ipeya lena le ba bangwe kotsing. Ka tsela ye le ka fediša tšhilafalo ya moya le mello.

5. MELLO YE MEGOLO E THOMA KA KGABO YE NNYANE.

- Tima didirišwa ge o etšwa ka gae goba o ya go robala.
- Mello le didirišwa ka moka di swanetše go hlokomelwa.
- Boloka didirišwa tša parafene kgole le dilo tšeo di ka hlolago mollo.
- Bea didirišwa tša parafene mo lebatong la go se šuthe le la go lekanela moo di ka se kgolwego goba tša wišetšwa fase.
- Dula o beile kgamelo ya mohlaba wa go oma go tima mello ya parafene.

6. GE GO NA LE MOLLO:

- Kgoba maswafo o se tšhoge.
- Coelela o tšwele ka ntle.
- Bitša ba ditirelo tša tšhoganetšo. Tseba gore o ka humana kae dinomoro tša bona tša mogala.
- Ge e le gore moago o na le muši gogoba ka matsogo le dikhuru.

- Ge diaparo tša gago di ka swara mollo, ema, wela fase gomme o kgokologe, go tima mollo.
- Dula o beile kgamelo ya mohlaba wa go oma kgauswi go tima mello ya parafene.

7. TŠEA MAGATO KA PELA GO FODIŠA GO SWA.

- Kgoba maswafo o se tšhoge.
- Bea ntho ya go swa ka metsing a go tonya metsotso e 20.
- O se ke wa bea selo mo nthong ya go swa – e sego botoro, oli, ditlolo goba dihlare kage di tla dira ntho gore e galefe.
- Iša motho yoo sepetelele goba kliniking ka bjako.

March 2005

For more information contact us:

telephone: 0861 22 44 22

email: info@pasasa.org

website: www.pasasa.org